

EPCG AD Nikšić

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 199/15

Redni broj iz Plana javnih nabavki : 778, 777, 776 i 780

Mjesto i datum: Podgorica, 18.12.2015.godine

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić, objavljuje na Portalu javnih nabavki

**TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA
NABAVKU**

**Izgradnja KB 0,4 kV NNKM Milašinovića most, Izgradnja KB 0,4 kV
NNKM Petlja, Izgradnja KB 0,4 kV NNKM Barington i Izgradnja STS
10/0,4 kV 50 kVA Kobila**

SADRŽAJ TENDERSKE DOKUMENTACIJE

POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE.....	3
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA	7
IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE PREMA IZABRANOM PONUĐAČU	24
IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU JAVNE NABAVKE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA	25
IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA.....	26
METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA	27
OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ	28
NASLOVNA STRANA PONUDE.....	29
PODACI O PONUDI I PONUĐAČU.....	30
FINANSIJSKI DIO PONUDE.....	36
IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA NA STRANI PONUĐAČA,PODNOŠIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA /PODUGOVARAČA	38
DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA.....	39
DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI.....	30
NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI.....	42
UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE	49
SADRŽAJ PONUDE	55
OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA	56
UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU.....	57

**POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU
JAVNE NABAVKE**

I Podaci o naručiocu

Naručilac: Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić	Lice/a za davanje informacija: Marina Mitrović
Adresa: Ivana Milutinovića br. 12	Poštanski broj: 81 000
Sjedište: Podgorica	PIB (Matični broj): 02002230
Telefon: 020 404 939	Faks: 020 404 929
E-mail adresa: marina.mitrovic@epcg.com	Internet stranica (web): www.epcg.com

II Vrsta postupka

- otvoreni postupak.

III Predmet javne nabavke

a) Vrsta predmeta javne nabavke

Radovi

b) Opis predmeta javne nabavke

Izgradnja KB 0,4 kV NNKM Milašinovića most, Izgradnja KB 0,4 kV NNKM Petlja,
Izgradnja KB 0,4 kV NNKM Barington i Izgradnja STS 10/0,4 kV 50 kVA Kobila

c) CPV – Jedinствени rječnik javnih nabavki

45315600-4 radovi na niskonaponskim instalacijama

IV Zaključivanje okvirnog sporazuma

Zaključuje se okvirni sporazum:

ne

V Način određivanja predmeta i procijenjena vrijednost javne nabavke:

Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zaključivanja okvirnog sporazuma

Predmet javne nabavke se nabavlja:

kao cjelina, procijenjene vrijednosti sa uračunatim PDV-om 38.875,00 €;

VI Mogućnost podnošenja alternativnih ponuda

ne

VII Uslovi za učešće u postupku javne nabavke

a) Obavezni uslovi

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

- 1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;
- 2) je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište;
- 3) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;
- 4) ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke, ukoliko je propisan posebnim zakonom.

Uslovi iz stava 1 ove tačke ne odnose se na fizička lica: umjetnike, naučnike i kulturne stvaraocce.

Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:

- 1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;
- 2) dokaza izdatog od organa nadležnog za poslove poreza da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;
- 3) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;
- 4) dokaza o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa i to:

Privredno društvo, pravno lice, odnosno preduzetnik, treba da posjeduje licencu za :

- *Izvođenje građevinskih i građevinsko zanatskih radova na objektima viskokogradnje*
- *Izvođenje elektro-instalacija jake struje,*
- *Izradu projekata elektro instalacija jake struje,*
- *Izvođenje geodetskih radova.*

Ponuđač, tj. privredno društvo, pravno lice, odnosno preduzetnik, treba da ima zaposlenog inženjera koji posjeduje licence za:

- *Rukovođenje izvođenjem građevinskih i građevinsko zanatskih radova na objektima viskokogradnje*
- *Rukovođenjem izvođenjem elektro-instalacija jake struje,*

- *Izradu projekata elektro instalacija jake struje, Rukovođenje izvođenjem geodetskih radova.*

b) Fakultativni uslovi

b1) ekonomsko-finansijska sposobnost

Nije potrebno

b2) Stručno-tehnička i kadrovska osposobljenost

izjave o namjeri i predmetu podugovaranja, odnosno angažovanja podizvođača sa spiskom podugovarača, odnosno podizvođača sa bližim podacima (naziv, adresa, procentualno učešće i sl.).

VIII Rok važenja ponude

Period važenja ponude je 90 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

IX Garancija ponude

da

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 5 dana nakon isteka važenja ponude.

X Rok i mjesto izvršenja ugovora

- a) Rok izvršenja ugovora je 120 dana od dana zaključivanja ugovora, odnosno od uvođenja Izvođača u posao.
b) Mjesto izvršenja ugovora je Region 5.

XI Jezik ponude:

crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom

engleski jezik za djelove ponude koji se odnose na:

kvalitet: sertifikate tipskog ispitivanja, ateste

XII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

najniža ponuđena cijena

broj bodova

XIII Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda i javnog otvaranja ponuda

Ponude se predaju radnim danima od 08:00 do 16:00 sati, zaključno sa danom 05.02.2016. godine do 11:00 sati.

Ponude se mogu predati:

neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Ivana Milutinovića br. 12. Podgorica.

preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Ivana Milutinovića br.12,Podgorica.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 05.02.2016. godine u 12:00 sati, u prostorijama EPCG AD Nikšić, na adresi Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.18,Podgorica.

XIV Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude

Odluka o izboru najpovoljnije ponude donijeće se u roku od 90 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

XV Drugi podaci i uslovi od značaja za sprovođenje postupka javne nabavke

Rok i način plaćanja

Rok plaćanja je: U roku od 60 dana računajući od dana ispostavljanja privremenih i okončane situacija, ovjerene od strane nadzornog organa.

Način plaćanja je: virmanski.

Sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi naručiocu:

garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 5 % od vrijednosti ugovora

garancija za otklanjanje nedostataka u garantnom roku u iznosu od 5% Ugovorene cijene, sa rokom važenja 30 dana dužim od garantnog roka.

**TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA
JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA**

R.B.	Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija	Jedinica mjere	Količina
I	Izgradnja KB 0,4 kV NNKM Milašinovića most			
1	Isporučka I izgradnja opreme u skladu sa specifikacijom		kom	1
2	Izrada geodetskog snimka položenog kabla		kom	1
II	Izgradnja KB 0,4 kV NNKM Petlja			
1	Isporučka I izgradnja opreme u skladu sa specifikacijom		kom	1
2	Isporučka I izgradnja opreme u skladu sa specifikacijom		kom	1
III	Izgradnja KB 0,4 kV NNKM Barington			
1	Isporučka I izgradnja opreme u skladu sa specifikacijom		kom	1
2	Isporučka I izgradnja opreme u skladu sa specifikacijom		kom	1
IV	Izgradnja STS 10/0,4 kV 50 kVA Kobila			
1	Izrada projekata izgradnje STS 10/04 kV 50 kVA „Kobila“. Izrada PP elaborata i elaborata zaštite na radu		kom	1
2	Izvođenje radova po revidovanom glavnom projektu		kom	1

**PROJEKTNI ZADATAK
ZA IZRADU GLAVNOG PROJEKTA ZA PODZEMNI NN VOD
„Milašinovića Most“**

A. OPŠTI PODACI:

- 1.1 Investitor: Elektroprivreda Crne Gore, AD Nikšić
- 1.2 Naziv objekta: Niskonaponski podzemni vod
Od: MBTS Milašinovića Most
Do: Samostojećeg KRO-a na šetalištu 5 Danica
- 1.3 Period gradnje: 2016.godine
- 1.4 Mjesto gradnje: Topla, Herceg Novi

B. TEHNIČKI PODACI

- 1.1 Nazivni napon: 3x400/231 V
- 1.2 Vrsta voda: Podzemno:
- 1.3 Dužina nn voda 160 m
- 1.4 Početna tačka: MBTS 10/0.4kV Milašinovića Most
- 1.5 Krajnja tačka: KRO na šetalištu 5 Danica
- 1.6 Trasa kablovskog voda: Trasu odabrati zajedno sa predstavnicima
investitora
U toku projektovanja vršiti usaglašavanja na licu
mjestu
- 1.7 Način i obezbjeđenje iskopa: Predvidjeti iskop rova prema prostorno
ograničavajućim faktorima, uslovima postojeće
tehničke infrastrukture, urbanističko-tehničkim
uslovima.
Predvidjeti obezbeđenje iskopa u potrebnom
obimu, a u zavisnosti od mjesta i dubine iskopa;

- udaljenosti postojećih nadzemnih i podzemnih objekata od iskopa.
- 1.8 Ispuna rova: Ispunu kablovskog rova predvidjeti u skladu sa preporukama i odgovarajućim uslovima, sa aspekta hlađenja.
- 1.9 Podaci o kablu: XP00-A 4x240 mm²
- 1.10 Podaci o kablovskim spojnica: Toploskupljajuće spojnice
- 1.11 Podaci o kablovskim završecima: Toploskupljajući kablovski završeci
Toploskupljajući kablovski završeci treba da odgovaraju priključnim stezaljkama na mjestima priključenja
- 1.12 Polaganje kabla: Slobodno u rovu saglasno preporukama
- 1.13 Uzemljivač Duž trase kabla položiti pocinčanu traku
Fe/Zn 25x4mm
- 1.14 Zaštita kabla od prekomjernih struja: Niskonaponskim visokoučinskim osiguračima
Saglasno propisima, standardima i prporukama
- 1.15 Zaštita od električnog udara Saglasno propisima, standardima i
važećim preporukama
- 1.16 Zaštita od prenapona: Saglasno propisima i važećim
preporukama
- 1.17 Maksimalna snaga za prenos: 200 kVA
- 1.18 Pogonski uslovi: Naznačeni napon voda: 400 V
Maksimalno očekivana snaga kratkog spoja 18 MVA
- 1.19 Obavezne podloge za izradu projekta:
1) Podaci i zahtjevi isporučilaca opreme
2) Uslovima polaganja kabla na i pored drugih infrastrukturnih i ostalih objekata

- 3) Važeći zakoni, propisi i standardi za projektovanje podzemnih vodova
- 4) U toku projektovanja vršiti usaglašavanja na licu mjesta

C. Propisi, standardi, podloge i uslovi za projektovanje:

1. Zakon o uređenju prostora i izgradnji objekata "Sl. list RCG" br. 34/11 od 12.07.2011. g.)
2. Zakon o energetici "Sl. list RCG" br. 28/2010
3. Zakon o zaštiti na radu "Sl. list RCG 79/04"
4. Zakon o standardizaciji "Sl. list SRJ" br.30/96
5. Zakon o mjernim jedinicama i mjerilima "Sl. list SRJ" br.80/94
6. Pravilnik o tehničkim normativima za elektroenergetska postrojenja nazivnog napona iznad 1000V "Sl. list SFRJ" br.4/74
7. Propisi o tehničkim mjerama za pogon i održavanje elektroenergetskih postrojenja i vodova "Sl. list SRJ" br.41/93
8. Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1kV do 400kV "Sl. list SFRJ" br.65/88
9. Pravilnik o izmjenama pravilnika o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1kV do 400kV "Sl. list SRJ" br.18/92
10. Pravilnik o opštim mjerama zaštite na radu od opasnog dejstva električne struje u objektima namijenjenim za rad, radnim prostorijama i na gradilištima "Sl. list RCG" br.
11. Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju niskonaponskih nadzemnih elektroenergetskih vodova "Sl. list SFRJ" br.6/92
12. Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju sredjenaponskih nadzemnih elektroenergetskih vodova samonosećim kablovskim snopom "Sl. list SRJ" br.20/92
13. Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu niskonaponskih mreža i pripadajućih transformatorskih stanica "Sl. list SFRJ" br.13/78
14. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkim normativima za zaštitu niskonaponskih mreža i pripadajućih transformatorskih stanica "Sl. list SRJ" br.37/95
15. Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja od prenapona "Sl. list SFRJ" br.7/71,44/76
16. Pravilnik o tehničkim mjerama za zaštitu objekata od atmosferskog pražnjenja "Sl. list SRJ" br.11/96
17. Pravilnik o tehničkim normativima za elektroenergetska postrojenja nazivnog napona 10 kV za rad pod napnom 20 kV "Sl. list SFRJ" br.10/79
18. Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja i uređaja od požara "Sl. list SFRJ" br.74/90
19. Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona "Sl. list SFRJ" br.53/88,54/88
20. Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona "Sl. list SRJ" br.28/95
21. Pravilnik o tehničkim normativima za uzemljenja elektroenergetski postrojenja nazivnog napona iznad 1000 V "Sl. list SRJ" br.61/95
22. Standard JUS N.B2.702/84 – Opsezi napona
23. Standard JUS N.B2.730/84 – Opšte karakteristike i klasifikacija
24. Standard JUS N.B2.741/89 – Zaštita od električnog udara sa komentarom
25. Standard JUS N.B2.742/88 – Zaštita od toplotnog dejstva
26. Standard JUS N.B2.743/88 i 743/1/88 – Zaštita od prekomernih struja
27. Standard JUS N.B2.749/91 – Posebni uslovi za zaštitu od električnog udara
28. Standard JUS N.B2.751/88 – Izbor i postavljanje električne opreme u zavisnosti od spoljašnjih uslova

- 29. Standard JUS N.B2.754/88 – Uzemljenje i zaštitni provodnici
- 30. IEC standardi za predmetnu vrstu opreme (užad, ovjesna oprema, izolatori i dr.)
- 31. Svi važeći standardi koji tretiraju ovakvu vrstu objekata.
- 32. Tehničke preporuke EPS - Direkcija za distribuciju električne energije Srbije
- 33. Urbanističko tehnički uslovi

D. OSTALO

- 1. Imovinsko pravne odnose i ostale potrebne saglasnosti rješava Investitor.

PROJEKTNI ZADATAK ZA IZRADU GLAVNOG PROJEKTAZA PODZEMNI NN VOD „Petlja“

E. OPŠTI PODACI:

- 1.5 Investitor: Elektroprivreda Crne Gore, AD Nikšić
- 1.6 Naziv objekta: Niskonaponski podzemni vod
Od: MBTS Petlja
Do: KRO-8 ispod mojdeškog puta
- 1.7 Period gradnje: 2016.godine
- 1.8 Mjesto gradnje: Meljine, Herceg Novi

F. TEHNIČKI PODACI

- 1.20 Nazivni napon: 3x400/231 V
- 1.21 Vrsta voda: Podzemno:
- 1.22 Dužina nn voda 160 m
- 1.23 Početna tačka: MBTS 10/0.4kV Petlja
- 1.24 Krajnja tačka: KRO- 8. ispod mojdeškog puta
- 1.25 Trasa kablovskog voda: Trasu odabrati zajedno sa predstavnicima investitora

		U toku projektovanja vršiti usaglašavanja na licu mjesta
1.26	Način i obezbjeđenje iskopa:	Predvidjeti iskop rova prema prostorno ograničavajućim faktorima, uslovima postojeće tehničke infrastrukture, urbanističko-tehničkim uslovima. Predvidjeti obezbeđenje iskopa u potrebnom obimu, a u zavisnosti od mjesta i dubine iskopa; udaljenosti postojećih nadzemnih i podzemnih objekata od iskopa.
1.27	Ispuna rova:	Ispunu kablovskog rova predvidjeti u skladu sa preporukama i odgovarajućim uslovima, sa aspekta hlađenja.
1.28	Podaci o kablu:	XP00-A 4x240 mm ²
1.29	Podaci o kablovskim spojnica:	Toploskupljajuće spojnice
1.30	Podaci o kablovskim završecima:	Toploskupljajući kablovski završeci Toploskupljajući kablovski završeci treba da odgovaraju priključnim stezaljkama na mjestima priključenja
1.31	Polaganje kabla:	Slobodno u rovu saglasno preporukama
1.32	Uzemljivač	Duž trase kabla položiti pocinčanu traku Fe/Zn 25x4mm
1.33	Zaštita kabla od prekomjernih struja:	Niskonaponskim visokoučinskim osiguračima Saglasno propisima, standardima i prporukama
1.34	Zaštita od električnog udara	Saglasno propisima, standardima i važećim preporukama
1.35	Zaštita od prenapona: preporukama	Saglasno propisima i važećim
1.36	Maksimalna snaga za prenos:	200 kVA
1.37	Pogonski uslovi:	Naznačeni napon voda: 400 V

1.38 Obavezne podloge za

izradu projekta:

- 5) Podaci i zahtjevi isporučilaca opreme
- 6) Uslovima polaganja kabla na i pored drugih infrastrukturnih i ostalih objekata
- 7) Važeći zakoni, propisi i standardi za projektovanje podzemnih vodova
- 8) U toku projektovanja vršiti usaglašavanja na licu mjesta

G. Propisi, standardi, podloge i uslovi za projektovanje:

34. Zakon o uređenju prostora i izgradnji objekata "Sl. list RCG" br. 34/11 od 12.07.2011. g.)
35. Zakon o energetici "Sl. list RCG" br. 28/2010
36. Zakon o zaštiti na radu "Sl. list RCG 79/04"
37. Zakon o standardizaciji "Sl. list SRJ" br.30/96
38. Zakon o mjernim jedinicama i mjerilima "Sl. list SRJ" br.80/94
39. Pravilnik o tehničkim normativima za elektroenergetska postrojenja nazivnog napona iznad 1000V "Sl. list SFRJ" br.4/74
40. Propisi o tehničkim mjerama za pogon i održavanje elektroenergetskih postrojenja i vodova "Sl. list SRJ" br.41/93
41. Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1kV do 400kV "Sl. list SFRJ" br.65/88
42. Pravilnik o izmjenama pravilnika o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1kV do 400kV "Sl. list SRJ" br.18/92
43. Pravilnik o opštim mjerama zaštite na radu od opasnog dejstva električne struje u objektima namijenjenim za rad, radnim prostorijama i na gradilištima "Sl. list RCG" br.
44. Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju niskonaponskih nadzemnih elektroenergetskih vodova "Sl. list SFRJ" br.6/92
45. Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju srednjenaponskih nadzemnih elektroenergetskih vodova samonosećim kablovskim snopom "Sl. list SRJ" br.20/92
46. Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu niskonaponskih mreža i pripadajućih transformatorskih stanica "Sl. list SFRJ" br.13/78
47. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkim normativima za zaštitu niskonaponskih mreža i pripadajućih transformatorskih stanica "Sl. list SRJ" br.37/95
48. Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja od prenapona "Sl. list SFRJ" br.7/71,44/76
49. Pravilnik o tehničkim mjerama za zaštitu objekata od atmosferskog pražnjenja "Sl. list SRJ" br.11/96
50. Pravilnik o tehničkim normativima za elektroenergetska postrojenja nazivnog napona 10 kV za rad pod napnom 20 kV "Sl. list SFRJ" br.10/79
51. Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja i uređaja od požara "Sl. list SFRJ" br.74/90
52. Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona "Sl. list SFRJ" br.53/88,54/88
53. Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona "Sl. list SRJ" br.28/95

54. Pravilnik o tehničkim normativima za uzemljenja elektroenergetski postrojenja nazivnog napona iznad 1000 V "Sl. list SRJ" br.61/95
55. Standard JUS N.B2.702/84 – Opsezi napona
56. Standard JUS N.B2.730/84 – Opšte karakteristike i klasifikacija
57. Standard JUS N.B2.741/89 – Zaštita od električnog udara sa komentarom
58. Standard JUS N.B2.742/88 – Zaštita od toplotnog dejstva
59. Standard JUS N.B2.743/88 i 743/1/88 – Zaštita od prekomernih struja
60. Standard JUS N.B2.749/91 – Posebni uslovi za zaštitu od električnog udara
61. Standard JUS N.B2.751/88 – Izbor i postavljanje električne opreme u zavisnosti od spoljašnjih uslova
62. Standard JUS N.B2.754/88 – Uzemljenje i zaštitni provodnici
63. IEC standardi za predmetnu vrstu opreme (užad, ovjesna oprema, izolatori i dr.)
64. Svi važeći standardi koji tretiraju ovakvu vrstu objekata.
65. Tehničke preporuke EPS - Direkcija za distribuciju električne energije Srbije
66. Urbanističko tehnički uslovi

H. OSTALO

2. Imovinsko pravne odnose i ostale potrebne saglasnosti rješava Investitor.

PROJEKTNI ZADATAK ZA IZRADU GLAVNOG PROJEKTAZA PODZEMNI NN VOD „Barington“

I. OPŠTI PODACI:

- | | | |
|------|-----------------|---|
| 1.9 | Investitor: | Elektroprivreda Crne Gore, AD Nikšić |
| 1.10 | Naziv objekta: | Niskonaponski podzemni vod |
| | | Od: DTS Barington
Do: KRO-8 na ulazu u Bolnicu |
| 1.11 | Period gradnje: | 2016.godine |
| 1.12 | Mjesto gradnje: | Meljine, Herceg Novi |

J. TEHNIČKI PODACI

- | | | |
|------|----------------|-------------|
| 1.39 | Nazivni napon: | 3x400/231 V |
| 1.40 | Vrsta voda: | Podzemno: |
| 1.41 | Dužina nn voda | 200 m |

- 1.42 Početna tačka: DTS 10/0.4kV Barington
- 1.43 Krajnja tačka: KRO-8. pored Bolnice Meljine
- 1.44 Trasa kablovskog voda: Trasu odabrati zajedno sa predstavnicima investitora
- U toku projektovanja vršiti usaglašavanja na licu mjesta
- 1.45 Način i obezbjeđenje iskopa: Predvidjeti iskop rova prema prostorno ograničavajućim faktorima, uslovima postojeće tehničke infrastrukture, urbanističko-tehničkim uslovima. Predvidjeti obezbeđenje iskopa u potrebnom obimu, a u zavisnosti od mjesta i dubine iskopa; udaljenosti postojećih nadzemnih i podzemnih objekata od iskopa.
- 1.46 Ispuna rova: Ispunu kablovskog rova predvidjeti u skladu sa preporukama i odgovarajućim uslovima, sa aspekta hlađenja.
- 1.47 Podaci o kablu: XP00-A 4x240 mm²
- 1.48 Podaci o kablovskim spojnica: Toploskupljajuće spojnice
- 1.49 Podaci o kablovskim završecima: Toploskupljajući kablovski završeci
- Toploskupljajući kablovski završeci treba da odgovaraju priključnim stezaljkama na mjestima priključenja
- 1.50 Polaganje kabla: Slobodno u rovu saglasno preporukama
- 1.51 Uzemljivač Duž trase kabla položiti pocinčanu traku Fe/Zn 25x4mm
- 1.52 Zaštita kabla od prekomjernih struja: Niskonaponskim visokoučinskim osiguračima
- Saglasno propisima, standardima i prporukama
- 1.53 Zaštita od električnog udara Saglasno propisima, standardima i

82. Pravilnik o tehničkim mjerama za zaštitu objekata od atmosferskog pražnjenja "Sl. list SRJ" br.11/96
83. Pravilnik o tehničkim normativima za elektroenergetska postrojenja nazivnog napona 10 kV za rad pod napnom 20 kV "Sl. list SFRJ" br.10/79
84. Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja i uređaja od požara "Sl. list SFRJ" br.74/90
85. Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona "Sl. list SFRJ" br.53/88,54/88
86. Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona "Sl. list SRJ" br.28/95
87. Pravilnik o tehničkim normativima za uzemljenja elektroenergetski postrojenja nazivnog napona iznad 1000 V "Sl. list SRJ" br.61/95
88. Standard JUS N.B2.702/84 – Opsezi napona
89. Standard JUS N.B2.730/84 – Opšte karakteristike i klasifikacija
90. Standard JUS N.B2.741/89 – Zaštita od električnog udara sa komentarom
91. Standard JUS N.B2.742/88 – Zaštita od toplotnog dejstva
92. Standard JUS N.B2.743/88 i 743/1/88 – Zaštita od prekomernih struja
93. Standard JUS N.B2.749/91 – Posebni uslovi za zaštitu od električnog udara
94. Standard JUS N.B2.751/88 – Izbor i postavljanje električne opreme u zavisnosti od spoljašnjih uslova
95. Standard JUS N.B2.754/88 – Uzemljenje i zaštitni provodnici
96. IEC standardi za predmetnu vrstu opreme (užad, ovjesna oprema, izolatori i dr.)
97. Svi važeći standardi koji tretiraju ovakvu vrstu objekata.
98. Tehničke preporuke EPS - Direkcija za distribuciju električne energije Srbije
99. Urbanističko tehnički uslovi

L. OSTALO

3. Imovinsko pravne odnose i ostale potrebne saglasnosti rješava Investitor.

PROJEKTNI ZADATAK ZA IZGRADNJU STS 10/04 kV 50 kVA „Kobila“

TEHNIČKI OPIS

1. Tehnički podaci

Osnovni tehnički podaci o trafostanici:

Tip trafostanice:	Stubna, STS- 10/0,4kV,(50) kVA
Položaj trafostanice u 10 kV mreži:	Krajnja
Nazivni napon transformacije:	10±2x2,5%/0,4kV
Snaga transformatora:	50 kVA
Najveća snaga kratkog spoja, mjerodavne za dimenzionisanje električne opreme	250MVA

Niskonaponski razvod:	4 izvoda
Konstrukcija trafostanice:	Okrugli armirano-betonski stub, fabričke proizvodnje ,
Temelj stuba STS:	Armirano- betonski,
Priključak STS na 10kV vod:	Preko rastavljača snage sa osiguračima na 10kV izolatore transformatora snage,
Niskonaponski ormar:	Izrađen od Aluminijumskog lima debljine 2.5mm. Otvori za ulaz kablova sa donje strane
Razvod 0,4 kV:	Preko niskonaponske sklopke – rastavljača za priključak NN trofoa i četiri grupe visokoučinskih osigurača,
Zaštita transformatora:	a) Od kratkih spojeva i preopterećenja pomoću visokoučinskih visokonaponskih osigurača, b) Od atmosferskih prenapona pomoću odvodnika prenapona 10 kA ,12kV,
Zaštita NN izvoda:	a) Od kratkih spojeva i preopterećenja pomoću visokoučinskih niskonaponskih osigurača, b) Od atmosferskih prenapona pomoću odvodnika 10 kA, 0,5 kV,
prenapona	
Predviđena mjerenja:	a) struje: Ne b) napona: Ne c) energije: U mjernom polju NN razvoda predviđeno mjerenje utrošene električne energije
Osvjetljenje NN orman:	Sijalica sa užarenom niti 230V, 40W
Stepen zaštite NN ormara:	IP54
-Uzemljenje:	Odvojeno radno i zaštitno uzemljenje

2. Tehnički opis STS “Kobila”

Stubna trafostanica, na betonskom stubu, izvodi se kao slobodnostojeći objekat, a izrađuje se od prefabrikovanih elemenata. Stub STS je od armiranog betona. Temelj stuba je takođe predviđen kao armirano betonski koji se izliva na lokaciji. Konzole i nosači na stubu izrađuju se od pocinkovanog čelika toplim postupkom. U prvoj fazi, na stubu je predviđena montaža transformatora snage 50 kVA. Konstrukcija STS je tako riješena da omogućava jednostavan prelazak na transformaciju veće snage (do 250 kVA). Pri prelazu na veću transformaciju potrebno je izvršiti zamjenu transformatora i visokoučinskih osigurača na visokonaponskoj strani kao i ugradnja dodatne opreme u NN razvodnom ormaru u skladu sa Tehničkim preporukama TP 2 EPCG.

Nabavka i isporuka STS sa svim montiranim aparatima i uređajima na stubu u fabrici, osim energetskog transformatora.

LOKACIJA I PRIKLJUČAK STS

Lokacija STS određuje se uz prisustvo Investitora. Pri određivanju lokacije prvenstveno je vođeno računa da se nalazi u povoljnom položaju u odnosu na pripadajući konzum, da postoji mogućnost jednostavnog transporta i montaže i kasnijeg održavanja STS odgovarajućom mehanizacijom. Takođe je vođeno računa o povoljnom izvođenju radnog i zaštitnog uzemljenja.

Priključenje STS na SN i NN mrežu je kablovski.

STUB I TEMELJ STS

Stub je tipski izrađen od armiranog betona i cijelom dužinom je prstenastog poprečnog presjeka. Ukupna dužina stuba je 11m, sa maksimalno dozvoljenom horizontalnom silom zatezanja, na vrhu stuba, od 1600daN. Stub se izrađuje od betona MB 40 i ima oblik zarubljenog šupljeg konusa.

Na stubu su ugrađene navojne čaure M12 za uzemljavanje: stuba (navojna čaura izvedena na oko 2.2m do 2.5m od debljeg kraja stuba), konzole niskonaponskog ormara, konzole transformatora, niskonaponske konzole, rastavljača i odvodnika prenapona i vršne konzole. Navojne čaure za uzemljavanje su od mesinga. Čaure su zavarene na istoj armaturnoj šipki prečnika minimalno 10mm. Postavljene su sa donje strane konzolnih elemenata za uzemljavanje.

Stub za STS mora imati atest ovlaštene laboratorije za predviđena opterećenja i uslove.

Temelj stuba je armirano betonski dimenzija 1.2x1.2x2.16m za procijenjenu nosivost tla od 2 daN/cm². Predviđeni temelj je u obliku "čāše" sa dubinom fundiranja 2m. Zidovi "čāše" su armirani konstruktivnom armaturom i izvode se od betona MB30 izlivanjem na lokaciji STS. Nakon postavljanja stuba (dužina uklještenja iznosi 1,8m) prostor između stuba i "čāše" se popunjava sitnozrnim pijeskom. Pri iskupu za temelje potrebno je nastojati da strane iskopa budu vertikalne radi postizanja većeg bočnog otpora tla. U prilogu je dat nacrt temelja stuba STS.

VISOKONAPONSKI DIO STS

Visokonaponska oprema transformatorske stanice je predviđena za nominalni napon od 10kV i snagu kratkog spoja od 250 MVA.

Visokonaponski dio STS sadrži slijedeću opremu:

- Kablovski priključak STS na SN kablovski vod.
- troljni vertikalni rastavljač snage (rasklopni uređaj za prekidanje struja opterećenja) za spoljnu montažu, nazivnog napona od 12kV i nominalnu struju 200A sa ručnim polužnim pogonom. Ručica za ručni polužni pogon je u gornjem položaju pri zatvorenom rasklopnom aparatu, a u donjem položaju pri otvorenom rasklopnom aparatu, sa mogućnošću zaključavanja u oba položaja. Učvršćenje pogonske ručice je izvedeno na oko 1.5m od zemlje, tj. na oko 3.3m od dna stuba.
- visokonaponske visokoučinske topljive cjevaste osigurače za spoljnu montažu za napon 12 kV, odgovarajuće nominalne struje, ugrađene na odgovarajuća postolja uz rastavljač snage
- tri metal-oksida odvodnika prenapona 12 kV, 10 kA pri talasu 8/20μs.
- odvodnici prenapona, pored zaštite od atmosferskog prenapona služe i kao potporni izolatori. Odvodnici prenapona se montiraju između transformatora i rastavljača sa osiguračima čime je ostvarena osnovna funkcija zaštite energetskog transformatora. Zamjena havarisanih odvodnika moguća je bez isključenja napojnog voda.

TRANSFORMATOR

Predviđen je trofazni uljni energetski transformator snage, prenosnog odnosa $10\pm 2 \times 2.5\%/0,4\text{kV}$, snage 50 kVA, sprege Yzn5, napona kratkog spoja $u_k=4\%$ i učestanosti 50Hz. Hlađenje transformatora je prirodnim strujanjem ulja i vazduha (ONAN), a smješten je na posebnoj platformi izrađenoj od čeličnih toplim postupkom pocinčanih nosača. Transformator je opremljen standardnom opremom: dehidrator, pokazivač nivoa ulja, točkovi. Izolatori su porcelanski na SN strani prema DIN 42531 i NN strani prema DIN 42530. Gubici su standardni, prema CENELEC HD 428.1 S1/1992. Nivo buke, takođe, prema CENELEC HD 428.1 S1/1992. Regulacija napona se vrši preklopkom sa pet položaja u stepenima po 2.5% u beznaponskom stanju. Antikorozivna zaštita transformatora je urađena bojanjem.

Transformator je montiran tako da je niskonaponska strana bliža stubu trafostanice. Niskonaponska strana transformatora se sa niskonaponskim ormarom povezuje kablom PP00 $4 \times 150\text{mm}^2$, 0.6/1kV. Spoj priključnih stezaljki energetskog transformatora i kabla, kao i kabla na sabirnice 0.4 kV u niskonaponskom ormanu izvesti Al-Cu stopicama za gnječenje 150/12. Kabl je zaštićen od mehaničkih oštećenja, kao i oštećenja od oštih predmeta najmanje na visinu od 2.5m od zemlje.

NISKONAPONSKA OPREMA STS

Oprema za razvod niskog napona je smještena u razvodnom niskonaponskom ormaru. Ormar je izrađen od aluminijskog lima debljine 2.5mm, postavljen na nosaču učvršćenom na stubu sa donjom ivicom ormara na 1,0 m od kote terena. Konstrukcija ormara je takva da isključuje svaku mogućnost slučajnog dodira sa naponom. Prodiranje vlage i prašine ograničeno je klasom zaštite IP 54. Sa prednje strane ormara su dvokrilna vrata, radi posluživanja i kontrolu niskonaponske opreme smještene u ormaru. Vrata su opremljena sa bravom na zaključavanje. Otvaranje vrata je minimalno za ugao 120°C . Svi ulazi kablova su sa donje strane i zaštićeni su sa uvodnicama.

Predviđeno je postavljanje cijevi $6 \times \varnothing 80\text{mm}$ od ormara, niz stub i kroz temelj za provlačenje uzemljenja trafostanice i NN kablovskih izvoda.

Niskonaponski dio trafostanice obuhvata: povezivanje transformatora sa niskonaponskim razvodnim ormarićem, oprema u niskonaponskom razvodnom ormaru i povezivanje niskonaponskog razvodnog ormara i niskonaponskih izvoda.

Niskonaponski orman je podijeljen na slijedeća polja:

- Polje priključenja
- Polje mjerenja
- Polje ravoda

Priključenje kabla sa niskonaponske strane transformatora se izvodi na stezaljkama niskonaponskog prekidača. Sa niskonaponskog prekidača se bakarnim šinama $40 \times 5\text{mm}$, na koje se montiraju obuhvatni strujni transformatori radi obračunskog mjerenja, izvodi

priključenje na sabirnice razvoda niskog napona. Na sabirnice razvoda niskog napona priključene su vertikalne osiguračke letve.

Ormar se isporučuje sa kompletnom opremom.

Povezivanje transformatora sa niskonaponskim razvodnim ormarićem izvesti kablom PP00-A 4x150mm², 0.6/1kV.

Povezivanje niskonaponskog razvodnog ormara i niskonaponskih izvoda izvesti kablovima X00/O-A 3x70+54.6mm², 0.6/1kV.

Priključni kablovi se polažu po konstrukciji stuba i uvršćuju obujmicama. Svaki kabl mora biti obilježen natpisnim tablicama ili pločicama. Ovi kablovi moraju biti mehanički zaštićeni do visine 1.8m iznad tla i 0.3 m ispod tla.

UZEMLJENJE

Predviđeno je izvođenje zasebnog zaštitnog i radnog uzemljenja.

UZ PONUDU ZA PONUĐAČ JE DUŽAN PRILOŽITI SLIJEDEĆI DIO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE:

Kablovi

Ponuđači su obavezni da za ponuđene kablove tipa XP00-A uz ponudu dostave:

- Certifikat tipskog ispitivanja izdat od ovlaštene ustanove
- Izvod (dio) iz kataloga s detaljnim prikazom nuđene robe i opisom tehničkih karakteristika.

Prilikom isporuke ponuđači su dužni dostaviti:

- Atesno-tehničku dokumentaciju i garantne listove za ponuđenu robu

Kablovski pribor i adapter

Ponuđači su obavezni da za ponuđenu robu uz ponudu dostave:

- Certifikat tipskog ispitivanja izdat od ovlaštene ustanove
- Izvod (dio) iz kataloga s detaljnim prikazom nuđene robe i opisom tehničkih karakteristika.

Ponuđeni kablovski pribor i adapteri treba da su u skladu sa CENELEC standardima.

Prilikom isporuke ponuđači su dužni dostaviti:

- Atesno-tehničku dokumentaciju i garantne listove za ponuđenu robu

STS 10/0,4kV

Dokumentacija koju su ponuđači dužni dostaviti uz ponudu za STS 10/0,4 kV

Uz ponudu ponuđač je dužan priložiti slijedeći dio tehničke dokumentacije:

- Opis tehničkog rješenja, sa skicama STS i jednopolnom shemom
- Certifikat tipskog ispitivanja o kvalitetu ugrađenog materijala/opreme za: rastavljač 10 kV, transformator snage, NN prekidača, strujni transformatori, osiguračke pruge),

Ormar za STS 10/0,4kV

- Certifikat tipskog ispitivanja.

Tipsko ispitivanje treba da je u skladu sa IEC 60439-1. Treba izvršiti slijedeća tipska ispitivanja:

- Ispitivanje zagrijavanja (IEC 60439-1 - tačka 8.2.1)
- Certifikat tipskog ispitivanja za osigurač-sklopke – vertikalne osiguračke pruge

Ispitivanje treba da je izvedeno prema EN 60947-3 i DIN/VDE 0660 T.107

- Certifikat tipskog ispitivanja za NN prekidač

Ispitivanje treba da je izvedeno prema IEC 60947

- Detaljan opis ponuđenih tipova ormara (kataloška dokumentacija, skice, crteži).
- Specifikaciju ugrađene opreme u ponuđenom ormaru.

Transformator

(Ponuđeni transformator mora biti sa sniženim gubicima, a namotaji transformatora moraju biti od bakra)

Uz ponudu ponuđač je dužan priložiti slijedeću tehničku dokumentaciju:

- Ispunjene Tablice tehničkih podataka (ovjerene od strane proizvođača)
- Certifikat tipskog ispitivanja izdat od ovlaštene ustanove

Uslovi tipskog ispitivanja moraju odgovarati standardima IEC 76, a moraju se izvršiti najmanje slijedeća tipska ispitivanja:

- Mjerenje zagrijavanja transformatora (IEC 76-2)
- Ispitivanje udarnim naponom oblika 1.2/50 (IEC 76-3)

- Detaljan opis (kataloška dokumentacija, skice, crteži)
- Tehničke karakteristike ulja ovjerene od strane proizvođača (Transformatorsko ulje mora biti inhibirano mineralno transformatorsko ulje u skladu sa IEC 60296 (Table 2 + Section 71) i da ispunjava zahtjeve prema IEC 61125C).
- Garanciju proizvođača da se namotaji mogu servisirati

Armirano-betonski stub

- Izvještaj o provjeri mehaničkih osobina stuba trafostanice prema:

Tehničkim preporukama TP 10 EPS-a: Opšti tehnički uslovi za projektovanje, proizvodnju i korišćenje betonskih stubova za nadzemne vodove nazivnog napona 0.4kV, 10kV, 20kV i 35kV, 2005, godine.

Dodatak br.1 Tehničke preporuke br. 10a: Uslovi i postupak ispitivanja stabala betonskih stubova za nadzemne vodove nazivnog napona 0.4kV, 10kV, 20kV i 35kV, 2005, godine.

Propisi za ispitivanje konstrukcije objekata visokogradnje JUS M1.047.1987.

Prefabrikovani betonski elementi – Tehnički uslovi za izradu i ugradnju: JUS U.E3.050:1981. Godine

NAPOMENA:

Uz ponudu se moraju dostaviti izvještaji o tipskim ispitivanjima koji su gore navedeni ili jedinstveni ispitni certifikat koji sadrži listu gore navedenih izvještaja.

Ostala oprema (uže AlČe, konzole, izolatori, nosači izolatora, sitni materijal)

- Izvod (dio) iz kataloga s detaljnim prikazom nuđene robe i opisom tehničkih karakteristika

Dokumentacija koju su ponuđači dužni dostaviti uz isporuku za STS 10/0,4 kV

Transformator

Uz isporuku transformatora obavezno je priložiti:

- Ispitni list o pojedinačnom (rutinskom) ispitivanju

Pojedinačna (rutinska) ispitivanja

Rutinska ispitivanja se moraju izvršiti kod proizvođača u skladu sa IEC 76 standardima. Za svaku jedinicu transformatora potrebno je izvršiti slijedeća rutinska ispitivanja:

- Mjerenje otpora namotaja
- Provjera grupe sprege i mjerenje greške prenosnog odnosa
- Mjerenje napona kratkog spoja i gubitaka u bakru
- Mjerenje gubitaka praznog hoda i struje magnetiziranja
- Ispitivanje stranim naponom
- Ispitivanje indukovanim naponom
- Mjerenje otpora izolacije
- Atest o zavarivanju i ispitivanju kotla
- Šemu ožičenja pomoćnih strujnih krugova sa opisom dijelova opreme prikazanih na šemi
- Upustva za montažu i puštanje u pogon (sa opisom procedura koje se moraju obaviti prije prvog puštanja u pogon)
- Upustva za pogon i održavanje

Ormar za STS 10/0,4kV, Stub betonski, Ostala oprema

- Atesno-tehničku dokumentaciju i garantne listove za ponuđenu robu

**IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE
PREMA IZABRANOM PONUĐAČU¹**

Naručilac: Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić
Broj: 11-90-75105
Mjesto i datum: Nikšić, 08.12.2015.godine

U skladu sa članom 49 stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11 i 57/14), Glavni finansijski direktor, Flavio Bianco, kao ovlašćeno lice Elektroprivrede crne Gore AD Nikšić, daje

I z j a v u

da će EPCG AD Nikšić shodno Planu javnih nabavki broj: 10-00-62352 od 27.10.2015. godine i Ugovora o javnoj nabavci radova - Izgradnja KB 0,4 kV NNKM Milašinovića most, Izgradnja KB 0,4 kV NNKM Petlja, Izgradnja KB 0,4 kV NNKM Barington i Izgradnja STS 10/0,4 kV 50 kVA Kobila, uredno vršiti plaćanja preuzetih obaveza, po utvrđenoj dinamici.

Glavni finnsiski direktor

Flavio Bianco
s.r.

¹ Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca i predstavlja sastavni dio ugovora o javnoj nabavci

**IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE I LICA
KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU JAVNE NABAVKE) O NEPOSTOJANJU
SUKOBA INTERESA ²**

Naručilac: Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić
Broj: 11-90-75105/1
Mjesto i datum: Nikšić, 08.12.2015.godine

U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11 i 57/14)

Izjavljujem

da u postupku javne nabavke iz Plana javne nabavke broj 10-00-62352 od 27.10.2015 godine za nabavku radova - Izgradnja KB 0,4 kV NNKM Milašinovića most, Izgradnja KB 0,4 kV NNKM Petlja, Izgradnja KB 0,4 kV NNKM Barington i Izgradnja STS 10/0,4 kV 50 kVA Kobila, nijesam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke.

Glavni finnsiski direktor

Flavio Bianco
s.r.

Službenik za javne nabavke

Radovan Radojević
s.r.

Lice koje je učestvovalo u planiranju javne nabavke Marija Janjušević
s.r.

² Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca

**IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE
PONUDE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE)
O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA³**

Naručilac: Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić
Broj: 11-90-75105/2
Mjesto i datum: Nikšić, 08.12.2015.godine

U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.42/11 i 57/14)

Izjavljujem

da u postupku javne nabavke iz Plana javne nabavke broj 10-00-62352 od 27.10.2015. godine za nabavku radova za potrebe Regiona 5 Izgradnja KB 0,4 kV NNKM Milašinovića most, Izgradnja KB 0,4 kV NNKM Petlja, Izgradnja KB 0,4 kV NNKM Barington i Izgradnja STS 10/0,4 kV 50 kVA Kobila, nijesam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke.

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	Marina Mitrović <i>s.r.</i>
Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	Svetlana Razić <i>s.r.</i>
Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	Bojana Tamindžija <i>s.r.</i>
Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	Nikola Dabović <i>s.r.</i>
Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	Goran Kovačević <i>s.r.</i>

³ Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca

METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA

Vrednovanje ponuda po kriterijumu najniže ponuđena cijena vršiće se na sljedeći način: najniža ponuđena cijena=maksimalan broj bodova.

Kao osnov za vrednovanje ponuda uzimaju se ponuđene cijene ispravnih ponuda. Ponuđaču koji ponudi najnižu cijenu dodjeljuje se maksimalan broj bodova, dok ostali ponuđači dobijaju proporcionalan broj bodova u odnosu na najnižu ponuđenu cijenu, odnosno prema navedenoj formuli.

Broj bodova:
$$\frac{\text{najniža ponuđena cijena} \times 100}{\text{ponuđena cijena}}$$

OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ

NASLOVNA STRANA PONUDE

(naziv ponuđača)

podnosi

(naziv naručioca)

P O N U D U

**po Tenderskoj dokumentaciji broj 199/15 od 18.12.2015 godine
za nabavku**

**Izgradnja KB 0,4 kV NNKM Milašinovića most, Izgradnja KB 0,4 kV
NNKM Petlja, Izgradnja KB 0,4 kV NNKM Barington i Izgradnja STS
10/0,4 kV 50 kVA Kobila**

ZA

Predmet nabavke u cjelosti

PODACI O PONUDI I PONUĐAČU

Ponuda se podnosi kao:

- Samostalna ponuda
- Samostalna ponuda sa podizvođačem/podugovaračem
- Zajednička ponuda
- Zajednička ponuda sa podizvođačem/podugovaračem

Podaci o podnosiocu samostalne ponude:

Naziv i sjedište ponuđača	
PIB ⁴	
Broj računa i naziv banke ponuđača	
Adresa	
Telefon	
Fax	
E-mail	
Lice/a ovlašteno/a za potpisivanje finansijskog dijela ponude i dokumenata u ponudi	<i>(Ime, prezime i funkcija)</i>
	<i>(Potpis)</i>
Ime i prezime osobe za davanje informacija	

⁴ Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude⁵

Naziv podugovarača /podizvođača	
PIB ⁶	
Ovlašćeno lice	
Adresa	
Telefon	
Fax	
E-mail	
Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču	
Opis dijela predmeta javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču	
Ime i prezime osobe za davanje informacija	

⁵ Tabelu "Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude" popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose sa podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizvođača, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizvođača.

⁶ Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Podaci o podnosiocu zajedničke ponude⁷

Naziv podnosioca zajedničke ponude	
Adresa	
Ovlašćeno lice za potpisivanje finansijskog dijela ponude, nacрта ugovora o javnoj nabavci i nacрта okvirnog sporazuma	<i>(Ime i prezime)</i>
	<i>(Potpis)</i>
Imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora	

⁷ Tabelu „Podaci o podnosiocu zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose zajedničku ponudu. Ponuđač koji podnosi zajedničku ponudu dužan je popuniti i tabele „Podaci o nosiocu zajedničke ponude“ i „Podaci o članu zajedničke ponude“

Podaci o nosiocu zajedničke ponude:

Naziv nosioca zajedničke ponude	
PIB ⁸	
Broj računa i naziv banke ponuđača	
Adresa	
Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koji se odnose na nosioca zajedničke ponude	<i>(Ime, prezime i funkcija)</i>
	<i>(Potpis)</i>
Telefon	
Fax	
E-mail	
Ime i prezime osobe za davanje informacija	

⁸ Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Podaci o članu zajedničke ponude⁹:

Naziv člana zajedničke ponude	
PIB ¹⁰	
Broj računa i naziv banke ponuđača	
Adresa	
Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koja se odnose na člana zajedničke ponude	<i>(Ime, prezime i funkcija)</i>
	<i>(Potpis)</i>
Telefon	
Fax	
E-mail	
Ime i prezime osobe za davanje informacija	

⁹ Tabelu "Podaci o članu zajedničke ponude" kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog člana zajedničke ponude

¹⁰ Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude¹¹

Naziv podugovarača /podizvođača	
PIB ¹²	
Ovlašćeno lice	
Adresa	
Telefon	
Fax	
E-mail	
Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču	
Opis dijela predmeta javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču	
Ime i prezime osobe za davanje informacija	

¹¹ Tabelu „ Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose zajednički sa podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizvođača, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizvođača.

¹² Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

FINANSIJSKI DIO PONUDE

r.b.	opis predmeta	bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke	jedinica mjere	količina	jedinična cijena bez pdv-a	ukupan iznos bez pdv-a	pdv	ukupan iznos sa pdv-om
I	Izgradnja KB 0,4 kV NNKM Milašinovića most							
1	Isporučka I izgradnja opreme u skladu sa specifikacijom		kom	1				
2	Izrada geodetskog snimka položenog kabla		kom	1				
	UKUPNO							
II	Izgradnja KB 0,4 kV NNKM Petlja							
1	Isporučka I izgradnja opreme u skladu sa specifikacijom		kom	1				
2	Isporučka I izgradnja opreme u skladu sa specifikacijom		kom	1				
	UKUPNO							
III	Izgradnja KB 0,4 kV NNKM Barington							
1	Isporučka I izgradnja opreme u skladu sa specifikacijom		kom	1				
2	Isporučka I izgradnja opreme u skladu sa specifikacijom		kom	1				
	UKUPNO							
IV	Izgradnja STS 10/0,4 kV 50 kVA Kobila							
1	Izrada projekata izgradnje STS 10/04 kV 50 kVA „Kobila“. Izrada PP elaborata i elaborata zaštite na radu		kom	1				

2	Izvođenje radova po revidovanom glavnom projektu		kom	1				
UKUPNO								
Ukupno bez PDV-a								
PDV								
Ukupan iznos sa PDV-om:								
1) brojkama								
2) slovima								

Uslovi ponude:

Rok izvršenja ugovora je	
Mjesto izvršenja ugovora je	
Garantni rok	
Rok plaćanja	
Način plaćanja	
Period važenja ponude	

Ovlašćeno lice ponuđača

(ime, prezime i funkcija)

(svojeručni potpis)

M.P.

**IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBIA INTERESA NA STRANI
PONUĐAČA, PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA
/PODUGOVARAČA¹³**

_____ (ponuđač)

Broj: _____

Mjesto i datum: _____

Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude, podizvođača / podugovarača
(ime i prezime i radno mjesto) _____, u skladu sa članom 17 stav 3 Zakona o javnim
nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) daje

Izjavu

da nije u sukobu interesa sa licima naručioca navedenim u izjavama o nepostojanju sukoba
interesa na strani naručioca, koje su sastavni dio predmetne Tenderske dokumentacije broj
199/15 od 18.12.2015 godine za nabavku Izgradnja KB 0,4 kV NNKM Milašinovića most,
Izgradnja KB 0,4 kV NNKM Petlja, Izgradnja KB 0,4 kV NNKM Barington i Izgradnja STS
10/0,4 kV 50 kVA Kobilu, u smislu člana 17 stav 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne
postoje razlozi za sukob interesa na strani ovog ponuđača, u smislu člana 17 stav 2 istog
zakona.

Ovlašćeno lice ponuđača

(ime, prezime i funkcija)

(svojeručni potpis)

M.P.

¹³ Izjavu o nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača posebno dostaviti za svakog člana zajedničke ponude, za svakog podugovarača/podizvođača

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA

Dostaviti:

- dokaz o registraciji izdatog od organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlaštenim licima ponuđača;
- dokaz izdat od organa nadležnog za poslove poreza (državne i lokalne uprave) da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;
- dokaz nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda, da ponuđač, odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;
- dokaz o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa traženog tačkom VII poziva za javno nadmetanje.

Privredno društvo, pravno lice, odnosno preduzetnik, treba da posjeduje licencu za :

- *Izvođenje građevinskih i građevinsko zanatskih radova na objektima viskokogradnje*
- *Izvođenje elektro-instalacija jake struje,*
- *Izradu projekata elektro instalacija jake struje,*
- *Izvođenje geodetskih radova.*

Ponuđač, tj. privredno društvo, pravno lice, odnosno preduzetnik, treba da ima zaposlenog inženjera koji posjeduje licence za:

- *Rukovođenje izvođenjem građevinskih i građevinsko zanatskih radova na objektima viskokogradnje*
- *Rukovođenjem izvođenjem elektro-instalacija jake struje,*
- *Izradu projekata elektro instalacija jake struje,*
Rukovođenje izvođenjem geodetskih radova.

DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOBLJENOSTI

izjave o namjeri i predmetu podugovaranja, odnosno angažovanja podizvođača sa spiskom podugovarača, odnosno podizvođača sa bližim podacima (naziv, adresa, procentualno učešće i sl.).

**IZJAVA O
NAMJERI I PREDMETU PODUGOVARANJA, ODNOSNO ANGAŽOVANJU
PODIZVOĐAČA¹⁴**

Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude _____ (ime i prezime i radno mjesto)

Izjavljuje

da ponuđač/član zajedničke ponude _____ ne / namjerava da za predmetnu javnu nabavku _____, angažuje podugovarača/e, odnosno podizvođača/e:

- 1.
- 2.
-

Ovlašćeno lice ponuđača

(ime, prezime i funkcija)

(svojeručni potpis)

M.P.

¹⁴Za sve navedene podugovarače jasno popuniti tabelu „Podaci o podugovaraču/podizvodjaču u okviru samostalne ponude“ ili „Podaci o podugovaraču/podizvodjaču u okviru zajedničke ponude“

NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Ovaj ugovor zaključen je između:

Naručioca Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić sa sjedištem u Nikšiću, ulica Vuka Karadžića br. 2, PIB: 0200230 Matični broj: 20/31-00112-1 Broj računa: 535-567-27 Naziv banke: Prva banka Crne Gore koga zastupa Glavni finansijski direktor, Flavio Bianco, (u daljem tekstu: Naručilac)

i

Ponudāča _____ sa sjedištem u _____, ulica _____, Broj računa: _____, Naziv banke: _____, koga zastupa _____, (u daljem tekstu: Dobavljač/Izvodjač/Izvršilac).

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak za nabavku Izgradnja KB 0,4 kV NNKM Milašinovića most, Izgradnja KB 0,4 kV NNKM Petlja, Izgradnja KB 0,4 kV NNKM Barington i Izgradnja STS 10/0,4 kV 50 kVA Kobila, broj: 199/15 od _____; Broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude: _____; Ponuda ponudāča (naziv ponudāča) broj _____ od _____.

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je nabavka ustupanje izvođenja radova. Izgradnja KB 0,4 kV NNKM Milašinovića most, Izgradnja KB 0,4 kV NNKM Petlja, Izgradnja KB 0,4 kV NNKM Barington i Izgradnja STS 10/0,4 kV 50 kVA Kobila Ponuda Izvođača i specifikacija integrisana je u odredbama ovog Ugovora.

Član 2.

Ukupna cijena za izvođenje ugovora iz ovog Ugovora bez PDV-a iznosi _____ € (_____ Eura).

PDV 19% u iznosu od _____ €.

Ukupna cijena za izvođenje radova iz ovog Ugovora sa PDV-om iznosi _____ € (_____ Eura).

Član 3.

Kompletan materijal za građevinske i elektromontažne radove iz člana 1 ovog ugovora obezbeđuje Izvođač.

Materijal i oprema koju obezbeđuje Izvođač mora imati iste karakteristike kao što je opisano projektom i za isti Izvođač je obavezan prilikom izvođenja radova dostaviti dokaz o njegovom kvalitetu (atesti, sertifikati i dr.) u skladu sa važećim propisima i standardima.

Izvođač se obavezuje, pošto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama koje kao Izvođač ima u vezi sa izvršenjem svih radova koji su predmet ovog ugovora i za koje je dao svoju ponudu, da radove iz člana 1 ovog ugovora izvede prema tehničkoj dokumentaciji, stručno i kvalitetno, držeći se tehničkih propisa, pravila i standarda koji važe u građevinarstvu za građenje ugovorene vrste radova, koji su predmet ovog ugovora.

Član 5.

Plaćanje za izvedene radove iz člana 1 ovog ugovora vršiće se u roku od 60 dana računajući od dana ispostavljanja privremenih i okončane situacija, kao i njihove ovjere od strane nadzornog organa.

Količinu izvršenih radova nakon završetka pojedine pozicije utvrđuje Izvođač u prisustvu Naručioca i podatke unosi u građevinsku knjigu.

Izvođač će mjesečnu privremenu) i okončanu situaciju dostaviti Nadzornom organu preko građevinskog dnevnika najkasnije do poslednjeg dana u mjesecu u kome su izvršeni radovi. Nadzorni organ će primljenu situaciju, ako nema primjedbi, ovjeriti u roku od 7 dana.

Ukoliko Nadzorni organ na podnesenu situaciju ima primjedbi, on će tražiti od Izvođača da te primjedbe otkloni. Ukoliko Izvođač u roku od 2 dana ne otkloni primjedbe Nadzorni organ će staviti svoje primjedbe i nesporni dio ovjeriti i dostaviti situaciju na verifikaciju Naručiocu.

U cilju obezbjeđenja plaćanja na način preciziran u st.1 ovog člana Naručilac garantuje i Izjavom datom u skladu sa Pravilnikom o obliku, sadržini i načinu izdavanja isprave, kojom se objezbjeđuje uredno plaćanje obaveza iz javnih nabavki ("Sl.list CG" br.62/11) koja čini sastavni dio ovog Ugovora.

Član 6.

Zvanična komunikacija u vezi sa pitanjima vezanim za tehnički dio realizacije ugovora ostvariće se slanjem potpisanih i ovjerenih akata putem emaila i faxes. Osobe za komunikaciju su:

Za izvođača:

Za Naručioca:

_____, tel. _____

Email: _____

Zvaničnu komunikaciju u vezi sa finansijskim pitanjima vezanim za realizaciju ugovora ostvariće se putem maila komunikacije. Osobe za komunikaciju su:

Za izvođača:

Za Naručioca:

_____.tel _____

Email: _____

Ugovorne strane se obavezuju da pravovremeno obavijeste drugu stranu u slučaju promjene podataka osoba za komunikaciju, a najkasnije 7 dana od nastanka promjene.

Član 7

Izvođač se obavezuje da će radove iz člana 1 ovog Ugovora izvoditi stručno i kvalitetno sa svojom radnom snagom u rokovima koje mu Naručilac pismeno, a u slučaju hitnosti i usmeno, odredi u zahtjevu za izvođenje radova.

Naručilac je dužan da Izvođača uvede u što kraćem roku od dana potpisivanja ovog Ugovora. U protivnom, Izvođač će imati pravo da produži rok za završetak objekta.

Na dan uvođenja Izvođača u posao otvara se građevinski dnevnik u kome se konstatuje da ga je Naručilac uveo u posao, a ovaj primio lokaciju i svu potrebnu dokumentaciju, čime su stvoreni uslovi da otpočnu radovi.

Naručilac se obavezuje da Izvođaču u što kraćem roku od dana potpisivanja ovog ugovora dostavi građevinsku dozvolu. U protivnom, Izvođač će imati pravo da za ovaj period produži rok za završetak objekta.

Izvođač se obavezuje da radove iz člana 1 ovog Ugovora kompletno završi i preda Naručiocu na upotrebu u roku od 120 dana od potpisivanja ovog Ugovora, odnosno uvođenja Izvođača u posao. Mesto izvršenja ugovora je Region 5.

Član 8.

Izvođač je dužan da upisom u građevinski dnevnik konstatuje okolnosti koje mogu uticati na produženje roka ugovorenih radova ili pojedinih faza radova (početak, trajanje i prestanak okolnosti), a Naručilac mu to svojim potpisom potvrđuje. Ukoliko upisano produženje roka ima direktan uticaj na ukupno produženje roka izvođenja radova, Izvođač je dužan pismeno o tome obavijestiti Naručioca, te pribaviti pismenu saglasnost od Naručioca u roku od 3 dana za produženje roka potpisanu i ovjerenu od Naručioca.

Danom završetka radova smatra se dan obostrano utvrđen građevinskim dnevnikom.

Izvođač se obavezuje:

- da ugovorene radove izvede prema Zakonu o uređenju prostora i izgradnji objekata, standardima i pravilima struke, tehničkim propisima i uzansama koje važe za ugovorene radove, i da materijali, koje Izvođač obezbjeđuje, odgovaraju tehničkim propisima i standardima i tehničkoj dokumentaciji, Ponudi br. -___/___ od ___ godine i odredbama ovog Ugovora;
- da izradi projektnu dokumentaciju i dostavi istu na reviziju Naručiocu;
- da radove koji su predmet ovog ugovora izvede prema važećim propisima.
- da obezbijedi materijal za građevinske i elektromontažne radove pri čemu materijal mora imati iste karakteristike, kao što je opisano tehničkom specifikacijom, projektom, ponudom,
- prilikom izvođenja radova dostavi dokaz o njihovom kvalitetu u skladu sa važećim propisima i standardima,
- da obezbijedi dokaz o kvalitetu ugrađenog materijala,
- da imenuje odgovorno lice koje će rukovoditi radovima i radnom snagom;

- da radove izvede stručnim radnicima koji raspolažu iskustvom na izvođenju predmetnih radova;
- da obezbijedi gradilište, postavi saobraćajnu signalizaciju,
- da danom uvođenja u posao dostavi naručiocu sljedeću dokumentaciju: Rješenje o imenovanju odgovornog rukovodioca radova, odgovarajuću licencu za odgovornog rukovodioca radova, odgovarajuću licencu za firmu,
- dužan je da odmah pismeno obavijesti Naručioca o okolnostima koje onemogućavaju ili otežavaju izvođenje radova, o obustavljanju radova, o mjerama koje preduzima za zaštitu izvedenih radova i o nastavljanju radova po prestanku smetnji zbog kojih je izvođenje radova obustavljeno;
- da obezbijedi uredno vođenje građevinske knjige, građevinskog dnevnika i ostale dokumentacije predviđene važećim propisima za ovu vrstu radova;
- da pri izvođenju radova čuva od oštećenja objekte trećih lica i odgovara za eventualno pričinjenu štetu nastalu njegovom krivicom;
- da obezbijedi dokaz o osiguranju za štetu od relevantnog profesionalnog rizika;
- da primijeni mjere zaštite na radu propisane Zakonom o zaštiti na radu (koje će se precizirati posebnim ugovorom o organizaciji, sprovođenju mjera zaštite na radu, međusobnim pravima, obavezama i odgovornostima kod izvođenja radova, koji će EPCG AD Nikšić zaključiti sa Izvođačem radova).
- Da uradi projekat održavanja objekata u skladu sa propisima
- obezbijedi ispitivanje uzemljivača, podešavanje i funkcionalno ispitivanje relejne zaštite od strane licencirane firme za te vrste poslova i dostavljanje izvještaja za obavljanje predmetnog ispitivanja,
- dostavi izvjavu da je objekat izgrađen u skladu sa građevinskom dozvolom i revidovanim glavnim projektom kao i istu izvjavu nadzornog organa.

Član 9.

Naručilac se obavezuje:

- da Izvođača u što kraćem roku uvede u posao. Pod uvođenjem u posao podrazumijeva se obezbeđenje potrebnih uslova za nesmetano izvođenje radova;
- da obezbijedi Izvođaču pravo pristupa gradilištu (predaja gradilišta);
- da preda izvođaču Rješenje o imenovanju nadzornog organa
- da obezbijedi stručno vršenje nadzora nad izvođenjem radova, odnosno da prati realizaciju izvršenja radova i prisustvuje primopredaji radova;
- da izvrše plaćanja prema Izvođaču prema načinu i uslovima kako je to utvrđeno odredbama ovog Ugovora.
- da na zahtjev Izvođača obezbijedi odgovorno lice ili neko drugo lice radi razjašnjenja pojedinih detalja, ako ih sam ne može razjasniti.

Član 10.

Ugovorne strane su dužne srazmjerno svojim obavezama da na gradilištu preduzimaju mjere radi obezbeđenja sigurnosti objekta ili radova, opreme, uređaja i instalacija, zaposlenih, prolaznika i okoline.

Član 11.

Ako Izvođač svojom krivicom dovede u pitanje rok i završetak objekta iz člana 1 ovog ugovora i u ugovorenom roku njegovog završetka ili od strane Naručioca produženom roku, tada Naručilac ima pravo da sve, ili dio preostalih neizvršenih radova oduzme Izvođaču i bez njegove posebne saglasnosti ustupi na izvođenje drugom izvođaču.

Eventualne razlike između ugovorene cijene oduzetih radova i cijene ugovorene sa drugim izvođačem, snosi Izvođač.

Član 12.

Izvođač je dužan da prije početka izvođenja radova postavi na vidno mjesto tablu sa podacima o izvođaču radova, naručiocu, datumu početka i završetka radova, nadzornom organu i odgovornom rukovodiocu radova.

Član 13.

Garantni rok za izvedene radove i ugrađeni materijal je _____, a za sigurnost objekta garantni rok je _____ a počinje teći od dana primopredaje radova odnosno potpisivanja zapisnika o predaji radova.

Izvođač je dužan da u garantnom roku otkloni o svom trošku sve nedostatke na objektu, koji su nastupili zbog toga što se Izvođač nije pridržavao svojih obaveza u pogledu kvaliteta radova i materijala.

Ako Izvođač ne otkloni nedostatke u primjerenom roku koji mu je ostavljen, Naručilac ima pravo da te nedostatke otkloni sam ili angažovanjem drugog lica, na račun Izvođača, s tim što je pri tom dužan da postupa sa pažnjom dobrog privrednika.

Izvođač nije dužan da otkloni nedostatke koji su nastali kao posledica nemara, nepažnje, nestručnog rukovanja i upotrebe, odnosno nenamjесnog korišćenja objekta od strane Naručioca ili trećih lica.

Za ugrađenu opremu važi garancija proizvođača.

Član 14.

Nadzorni organ ovlašćen je da se stara i kontroliše: da li Izvođač izvodi radove prema tehničkoj dokumentaciji, provjeru kvaliteta izvođenja radova, primjenu propisa, standarda, tehničkih normativa i normi kvaliteta, kontrolu kvaliteta materijala koji se ugrađuju, da daje tehnička tumačenja eventualno nejasnih detalja u projektu potrebnih za izvođenje radova u duhu uslova utvrđenih ugovorom, da kontroliše dinamiku napredovanja radova i ugovorenog roka završetka objekta, da ocjenjuje spremnost i sposobnost radne snage i oruđa rada angažovanih na izgradnji objekta, kao i da vrši i druge poslove koji proizilaze iz važećih propisa i spadaju u nadležnost i funkciju nadzora.

Nadzorni organ nema pravo da oslobodi Izvođača od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora ukoliko za to ne dobije pisano ovlašćenje od Naručioca.

Postojanje nadzornog organa i njegovi propusti u vršenju stručnog nadzora ne oslobađaju Izvođača od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvođenje radova.

Član 15.

Izvođač je dužan da, u vezi sa građenjem objekta koji je predmet ovog ugovora, uredno i po propisima koji važe u sjedištu Naručioca vodi propisanu gradilišnu dokumentaciju.

Član 16.

Izvođač će kod zajednice za osiguranje imovine i lica, prema svom izboru, tokom realizacije Ugovora tj. do puštanja objekta u rad osigurati radove, materijal i premu od uobičajenih rizika u skladu sa zakonskim propisima. Troškove sprovođenja mjera zaštite snosi Izvođač.

Član 17.

Ako Izvođač zakasni sa završetkom objekta svojom krivicom, dužan je da plati Naručiocu ugovorenu kaznu za svaki dan kašnjenja po stopi od 2 ‰ (promila) na vrijednost ukupnih radova, s tim što iznos ovako određene ugovorene kazne ne može preći 5% od ukupne vrijednosti Ugovora.

Član 18

Izvođač radova se obavezuje da Naručiocu u trenutku potpisivanja ovog Ugovora preda neopozivu, безусловnu i plativu na prvi poziv Garanciju banke, za dobro izvršenje posla na iznos od _____ eura (slovima: _____), što čini 5% ukupne vrijednosti Ugovora, bez prava prigovora, koja stupa na snagu danom izdavanja i sa rokom važnosti 3 dana dužim od ugovorenog roka.

Izvođač se obavezuje da 24 sata prije isticanja roka važnosti garancije za dobro izvršenje ugovora preda naručiocu neopozivu, безусловnu, i naplativu na prvi poziv Garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku na iznos od _____ (slovima _____ eura), što čini 5% ukupne vrijednosti ugovora, bez prava prigovora koja stupa na snagu danom izdavanja i sa rokom važnosti 30 dana dužim od garantnog roka.

Garancije iz člana 16 ovog Ugovora trebaju biti izdate od poslovne banke koja se nalazi u Crnoj Gori ili strane banke preko korespondentne banke koja se nalazi u Crnoj Gori uz saglasnost Naručioca.

Naručilac se obavezuje da neposredno nakon ispunjenja obaveza, na način i pod uslovima iz Ugovora, vrati Izvođaču radova garancije iz člana 16 ovog Ugovora.

U slučaju da Izvođač ne dostavi Naručiocu bankarsku garanciju u roku od 15 dana od dana zaključenja predmetnog Ugovora, smatraće se da ugovor nije ni zaključen. Garancija za dobro izvršenje je sastavni dio ovog ugovora i garancija za otkaljanane nedostataka.

Član 19.

Izvođač je dužan da po završenim radovima povuče sa gradilišta svoje radnike, ukloni preostali materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte koje je koristio u toku rada, očisti gradilište od otpadaka koje je napravio i uredi i očisti okolinu građevine i samu građevinu (objekat na kome je izvodio radove).

Član 20.

Pregled i primopredaja izvedenih radova vršiće se prema propisima koji važe u sjedištu Naručioca. Obavijest da su radovi završeni Izvođač podnosi Naručiocu preko Nadzornog organa.

Strane ugovora su u obavezi da komisiji za pregled i primopredaju izvedenih radova, koju obrazuje Naručioc, prije početka njenog rada, stave na raspolaganje svu dokumentaciju u vezi sa izgradnjom objekta.

Član 21.

Ugovorne strane se obavezuju da će preduzimati mjere kojima se sprečava bila koja koruptivna radnja u toku realizacije Ugovora. Ukoliko se utvrdi da bilo koja ugovorna strana preduzima koruptivne radnje Ugovor će se smatrati ništavim.

Član 22.

Ovaj ugovor može se raskinuti sporazumno ili po zahtjevu jedne od strana ugovora, ako su nastupili bitni razlozi za raskid ugovora. Ugovor se raskida pisanom izjavom koja se dostavlja drugoj ugovornoj strani. U izjavi mora biti naznačeno po kom osnovu se ugovor raskida. Ugovor se ne može raskinuti zbog neispunjenja neznatnog dijela ugovorene obaveze. Ako strane ugovora sporazumno raskinu ugovor, sporazumom o raskidu ugovora utvrđuju se međusobna prava i obaveze koje proistču iz raskida ugovora.

Član 23.

Strane ugovora su saglasne da sve sporove koji nastanu iz odnosa zasnovanih ovim ugovorom prvenstveno rješavaju sporazumno. Sve sporove koji mogu nastati u vezi ovog ugovora rješavaće Privredni sud u Podgorici.

Član 24.

Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja i sačinjen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih se, nakon potpisivanja, 2 primjerka dostavljaju Izvođaču, a 2 primjerka Naručiocu.

IZVOĐAČ

NARUČILAC

Saglasan sa tekstom nacрта ugovora,

Ovlašćeno lice ponuđača _____

(ime, prezime i funkcija)

(svojeručni potpis)

Napomena: Konačni tekst ugovora o javnoj nabavci biće sačinjen u skladu sa članom 107 stav 2 Zakona o javnim nabavkama nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11 i 57/14).

UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE

1. NAČIN PRIPREMANJA PONUDE U PISANOJ FORMI

Pripremanje ponude

Ponuđač radi učešća u postupku javne nabavke sačinjava i podnosi ponudu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom.

Ponuđač je dužan da ponudu pripremi kao jedinstvenu cjelinu i da svaku prvu stranicu svakog lista i ukupan broj listova ponude označi rednim brojem i pečatom, žigom ili sličnim znakom ponuđača.

Dokumenta koja sačinjava ponuđač, a koja čine sastavni dio ponude moraju biti svojeručno potpisana od strane ovlaštenog lica ponuđača.

Ponuda mora biti povezana jednim jemstvenikom i zapečaćena čvrstim pečatnim voskom sa otiskom pečata, žiga ili sličnog znaka ponuđača na pečatnom vosku, tako da se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati pojedinačni listovi, a da se pri tome ne ošteti list ponude, jemstvenik ili pečatni vosak.

Pečaćenje ponude vrši se na način što se preko krajeva jemstvenika kojim je povezana ponuda nakapa čvrsti pečatni vosak, na koji se otisne pečat, žig ili slični znak ponuđača.

Ponuđač je dužan da ponudu sačini na obrascima iz tenderske dokumentacije uz mogućnost korišćenja svog memoranduma.

Pripremanje ponude u slučaju zaključivanja okvirnog sporazuma

Ako je tenderskom dokumentacijom predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma ponuđač priprema i podnosi ponudu u odnosu na opis, tehničku specifikaciju i procijenjenu vrijednost predmeta nabavke predviđene za prvu godinu, odnosno prvi ugovor o javnoj nabavci.

Način pripremanja ponude po partijama

Ponuđač može da podnese ponudu za jednu ili više partija pod uslovom da se ponuda odnosi na najmanje jednu partiju.

Ako ponuđač podnosi ponudu za više ili sve partije, ponuda mora biti pripremljena kao jedna cjelina tako da se može ocjenjivati za svaku partiju posebno, na način što se dokazi koji se odnose na sve partije podnose zajedno u jednom primjerku u ponudi za prvu partiju za koju učestvuje, a dokazi koji se odnose samo na određenu/e partiju/e podnose se za svaku partiju posebno.

Način pripremanja zajedničke ponude

Ponudu može da podnese grupa ponuđača (zajednička ponuda), koji su neograničeno solidarno odgovorni za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci.

Ponuđač koji je samostalno podnio ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, odnosno podugovarač drugog ponuđača.

U zajedničkoj ponudi se mora dostaviti ugovor o zajedničkom nastupanju kojim se određuje vodeći ponuđač - nosilac ponude; određuje dio predmeta nabavke koji će realizovati

svaki od podnosilaca ponude i njihovo procentualno učešće u finansijskom dijelu ponude; prihvata neograničena solidarna odgovornost za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci i uređuju međusobna prava i obaveze podnosilaca zajedničke ponude (određuje podnosilac zajedničke ponude čije će ovlašteno lice potpisati finansijski dio ponude, nacrt ugovora o javnoj nabavci i nacrt okvirnog sporazuma i čijim pečatom, žigom ili sličnim znakom će se ovjeriti ovi dokumenti i označiti svaka prva stranica svakog lista ponude; određuje podnosilac zajedničke ponude koji će obezbijediti garanciju ponude i druga sredstva finansijskog obezbjeđenja; određuje podnosilac zajedničke ponude koji će izdavati i podnositi naručiocu račune/fakture i druga dokumenta za plaćanje i na čiji račun će naručilac vršiti plaćanje i dr.). Ugovorom o zajedničkom nastupanju može se odrediti naziv ovog ponuđača.

U zajedničkoj ponudi se moraju navesti imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora o javnoj nabavci.

Način pripremanja ponude sa podugovaračem /podizvođačem

Ponuđač može da izvršenje određenih poslova iz ugovora o javnoj nabavci povjeri podugovaraču ili podizvođaču.

Učešće svih podugovorača ili podizvođača u izvršenju javne nabavke ne može da bude veće od 30% od ukupne vrijednosti ponude.

Ponuđač je dužan da, na zahtjev naručioca, omogući uvid u dokumentaciju podugovarača ili podizvođača, odnosno pruži druge dokaze radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Ponuđač u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje ugovorene javne nabavke, bez obzira na broj podugovorača ili podizvođača.

Sukob interesa kod pripremanja zajedničke ponude i ponude sa podugovaračem / podizvođačem

U smislu člana 17 stav 1 tačka 6 Zakona o javnim nabavkama sukob interesa na strani ponuđača postoji ako lice u istom postupku javne nabavke učestvuje kao član više zajedničkih ponuda ili kao podugovarač, odnosno podizvođač učestvuje u više ponuda.

Način pripremanja ponude kada je u predmjeru radova ili tehničkoj specifikaciji naveden robni znak, patent, tip ili posebno porijeklo robe, usluge ili radova uz naznaku "ili ekvivalentno"

Ako je naručilac u predmjeru radova ili tehničkoj specifikaciji za određenu stavku/e naveo robni znak, patent, tip ili proizvođač, uz naznaku "ili ekvivalentno", ponuđač je dužan da u ponudi tačno navede koji robni znak, patent, tip ili proizvođač nudi.

U odnosu na zahtjeve za tehničke karakteristike ili specifikacije utvrđene tenderskom dokumentacijom ponuđači mogu ponuditi ekvivalentna rješenja zahtjevima iz standarda uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti.

Oblik i način dostavljanja dokaza o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke

Dokazi o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke i drugi dokazi traženi tenderskom dokumentacijom, mogu se dostaviti u originalu, ovjerenoj kopiji, neovjerenoj kopiji ili u elektronskoj formi.

Ponudač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija dužan je da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi original ili ovjerenu kopiju dokaza o ispunjavanju uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Ukoliko ponudač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija ne dostavi originale ili ovjerene kopije dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom.

U slučaju žalbenog postupka ponudač čija se vjerodostojnost dokaza osporava dužan je da dostavi original ili ovjerenu kopiju osporenog dokaza, a ako ne dostavi original ili ovjerenu kopiju osporenog dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom.

Ponudač može dostaviti dokaze o kvalitetu (sertifikate, odnosno licence i druge dokaze o ispunjavanju kvaliteta) izdate od ovlašćenih organa država članica Evropske unije ili drugih država, kao ekvivalentne dokaze u skladu sa zakonom i zahtjevom naručioca. Ponudač može dostaviti dokaz o kvalitetu u drugom obliku, ako pruži dokaz o tome da nema mogućnost ili pravo na traženje tog dokaza.

Dokazi sačinjeni na jeziku koji nije jezik ponude, dostavljaju se na jeziku na kojem su sačinjeni i u prevodu na jezik ponude od strane ovlašćenog sudskog tumača, osim za djelove ponude za koje je tenderskom dokumentacijom predviđeno da se mogu dostaviti na jeziku koji nije jezik ponude.

Dokazivanje uslova od strane podnosilaca zajedničke ponude

Svaki podnosilac zajedničke ponude mora u ponudi dokazati da ispunjava obavezne uslove: da je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata; da je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište; da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare.

Obavezni uslov da ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke mora da dokaže da ispunjava podnosilac zajedničke ponude koji je ugovorom o zajedničkom nastupu određen za izvršenje dijela predmeta javne nabavke za koji je Tenderskom dokumentacijom predviđena obaveza dostavljanja licence, odobrenja ili drugog akta.

Fakultativne uslove predviđene Tenderskom dokumentacijom u pogledu ekonomsko – finansijske sposobnosti i stručno – tehničke osposobljenosti podnosioci zajedničke ponude su dužni da ispune zajednički i mogu da koriste kapacitete drugog podnosioca iz zajedničke ponude.

Dokazivanje uslova preko podugovarača/podizvođača i drugog pravnog i fizičkog lica

Ponudač može ispunjenost uslova u pogledu posjedovanja dozvole, licence, odobrenja ili drugog akta za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke i u pogledu stručno – tehničke i kadrovske osposobljenosti dokazati preko podugovarača, odnosno podizvođača.

Ponudač može stručno – tehničku i kadrovsku osposobljenost dokazati korišćenjem kapaciteta drugog pravnog i fizičkog lica ukoliko su mu stavljeni na raspolaganje, u skladu sa zakonom.

Sredstva finansijskog obezbjeđenja - garancije

Način dostavljanja garancije ponude

Ako garancija ponude sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana, označena rednim brojem i pečatom, žigom ili sličnim znakom ponuđača, označava se, dostavlja i povezuje u ponudi jemstvenikom kao i ostali dokumenti ponude. Na ovaj način se označava, dostavlja i povezuje garancija ponude uz koju je kao posebni dokument dostavljena navedena klauzula izdavaoca garancije.

Ako garancija ponude ne sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana, označena rednim brojem i pečatom, žigom ili sličnim znakom ponuđača ili ako uz garanciju nije dostavljen posebni dokument koji sadrži takvu klauzulu, garancija ponude se dostavlja u dvolisnoj providnoj plastičnoj foliji na način što se u istu uz list garancije ubaci papir na kojem se ispisuje redni broj kojim se označava prva stranica lista garancije i otiskuje pečat, žig ili slični znak ponuđača i plastična folija zatvara po svakoj strani tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati. Zatvaranje plastične folije može se vršiti i jemstvenikom kojim se povezuje ponuda u cjelinu na način što će se plastična folija perforirati po obodu svake strane sa najmanje po dvije perforacije kroz koje će se provući jemstvenik kojim se povezuje ponuda, tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati, a da se ista vidno ne ošteti, kao ni jemstvenik kojim je zatvorena plastična folija i kojim je uvezana ponuda ili pečatni vosak kojim je ponuda zapečaćena. Ako se garancija ponude sastoji iz više listova svaki list garancije se dostavlja na naprijed opisani način.

Zajednički uslovi za garanciju ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci

Garancija ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci mogu biti izdata od banke, društva za osiguranje ili druge organizacije koja je zakonom ili na osnovu zakona ovlašćena za davanje garancija.

U garanciji ponude i sredstvu finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci mora biti naveden broj i datum tenderske dokumentacije na koji se odnosi ponuda, iznos na koji se garancija daje i da je безусловna i plativa na prvi poziv naručioca nakon nastanka razloga na koji se odnosi.

U slučaju kada se ponuda podnosi za više partija ponuđač može u ponudi dostaviti jednu garanciju ponude za sve partije za koje podnosi ponudu uz navođenje partija na koje se odnosi i iznosa garancije za svaku partiju ili da za svaku partiju dostavi posebnu garanciju ponude.

Način iskazivanja ponuđene cijene

Ponuđač dostavlja ponudu sa cijenom/ama izraženom u EUR-ima, sa posebno iskazanim PDV-om, na način predviđen obrascem "Finansijski dio ponude" koji je sastavni dio Tenderske dokumentacije.

U ponuđenu cijenu uračunavaju se svi troškovi i popusti na ukupnu ponuđenu cijenu, sa posebno iskazanim PDV-om, u skladu sa zakonom.

Ponuđena cijena/e piše se brojkama, a ukupna ponuđena cijena brojkama i slovima. U slučaju nepodudarnosti ukupne cijene iskazane brojkama i slovima mjerodavna je cijena iskazana slovima.

Ponuđena cijena/e izražava se za cjelokupni predmet javne nabavke, a ukoliko je predmet javne nabavke određen po partijama za svaku partiju za koju se podnosi ponuda dostavlja se posebno Finansijski dio ponude.

Ako je cijena najpovoljnije ponude niža najmanje za 30% u odnosu na prosječno ponuđenu cijenu svih ispravnih ponuda ponuđač je dužan da na zahtjev naručioca dostavi obrazloženje u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama ("Sl.list CG" broj 42/11 i 57/14.)

Alternativna ponuda

Ukoliko je naručilac predvidio mogućnost podnošenja alternativne ponude, ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu: alternativnu ili onakvu kakvu je naručilac zahtijevao tehničkim karakteristikama ili specifikacijam predmeta javne nabavke, odnosno predmjera radova, date u tenderskoj dokumentaciji.

Nacrt ugovora o javnoj nabavci i nacrt okvirnog sporazuma

Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi Nacrt ugovora o javnoj nabavci potpisan od strane ovlašćenog lica na mjestu predviđenom za davanje saglasnosti na isti, a ako je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma i Nacrt okvirnog sporazuma potpisan od strane ovlašćenog lica na mjestu predviđenom za davanje saglasnosti na isti.

Blagovremenost ponude

Ponuda je blagovremeno podnesena ako je uručena naručiocu prije isteka roka predviđenog za podnošenje ponuda koji je predviđen Tenderskom dokumentacijom.

Period važenja ponude

Period važenja ponude ne može da bude kraći od roka definisanog u Pozivu.

Istekom važenja ponude naručilac može, u pisanoj formi, da zahtijeva od ponuđača da produži period važenja ponude do određenog datuma. Ukoliko ponuđač odbije zahtjev za produženje važenja ponude smatraće se da je odustao od ponude. Ponuđač koji prihvati zahtjev za produženje važenja ponude ne može da mijenja ponudu.

Pojašnjenje tenderske dokumentacije

Zainteresovano lice ima pravo da zahtijeva od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije u roku od 22 dana¹⁵, od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije.

Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije podnosi se u pisanoj formi (poštom, faxom, e-mailom...) na adresu naručioca.

Pojašnjenje tenderske dokumentacije predstavlja sastavni dio tenderske dokumentacije.

Naručilac je dužan da pojašnjenje tenderske dokumentacije, dostavi podnosiocu zahtjeva i da ga objavi na portalu javnih nabavki u roku od tri dana, od dana prijema zahtjeva.

Način dostavljanja ponude

Ponuda se dostavlja u odgovarajućem zatvorenom omotu (koverat, paket i sl). Na jednom dijelu omota ponude ispisuje se naziv i sjedište naručioca, broj poziva za javno nadmetanje, odnosno poziva za nadmetanje i tekst sa naznakom: "Ne otvaraj prije javnog

¹⁵ u skladu sa članom 56 stav 2 Zakona o javnim nabavkama

otvaranja ponuda”, a na drugom dijelu omota ispisuje se naziv, sjedište, ime i adresa ponuđača.

U slučaju podnošenja zajedničke ponude, na omotu je potrebno naznačiti da se radi o zajedničkoj ponudi i navesti puni naziv ponuđača i adresu na koju će ponuda biti vraćena u slučaju da je neblagovremena.

2. NAČIN PRIPREMANJA I DOSTAVLJANJA PONUDE U ELEKTRONSKOJ FORMI

Ponuđač radi učešća u postupku javne nabavke sačinjava i podnosi ponudu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom.

Ponuda u elektronskoj formi se priprema i podnosi u skladu sa Zakonom o elektronskom dokumentu i Zakonu o elektronskom potpisu.

3. IZMJENE I DOPUNE PONUDE I ODUSTANAK OD PONUDE

Ponuđač može da, u roku za dostavljanje ponuda, mijenja ili dopunjava ponudu ili da od ponude odustane na način predviđen za pripremanje i dostavljanje ponude, pri čemu je dužan da jasno naznači koji dio ponude mijenja ili dopunjava.

SADRŽAJ PONUDE

1. Naslovna strana ponude
2. Sadržaj ponude
3. Popunjeni podaci o ponudi i ponuđaču
4. Ugovor o zajedničkom nastupanju u slučaju zajedničke ponude
5. Popunjen obrazac finansijskog dijela ponude
6. Izjava/e o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača
7. Dokazi za dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova za učešće u postupku javnog nadmetanja
8. Dokazi za ispunjavanje uslova stručno-tehničke i kadrovske osposobljenosti
9. Potpisan Nacrt ugovora o javnoj nabavci
10. Sredstva finansijskog obezbjeđenja

**OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU
JAVNOG OTVARANJA PONUDA**

Ovlašćuje se (ime i prezime i broj lične karte ili druge identifikacione isprave) da, u ime (naziv ponuđača), kao ponuđača, prisustvuje javnom otvaranju ponuda po Tenderskoj dokumentaciji (naziv naručioca) broj _____ od _____. godine, za nabavku (opis predmeta nabavke) i da zastupa interese ovog ponuđača u postupku javnog otvaranja ponuda.

Ovlašćeno lice ponuđača

(ime, prezime i funkcija)

(svojeručni potpis)

M.P.

Napomena: Ovlašćenje se predaje Komisiji za otvaranje i vrednovanje ponuda naručioca neposredno prije početka javnog otvaranja ponuda.

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Zainteresovano lice (lice koje je tražilo pojašnjenje tenderske dokumentacije, lice koje u žalbi dokaže ili učini vjerovatnim da je zbog pobijanog akta ili radnje naručioca pretrpjelo ili moglo pretrpjeti štetu kao ponuđač u postupku javne nabavke) može izjaviti žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javnih nabavki od dana objavljivanja tenderske dokumentacije do dana koji je određen za otvaranje ponuda.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno, putem pošte preporučenom pošiljkom sa dostavnicom ili elektronskim putem sa naprednim elektronskim potpisom, s tim što žalba mora biti uručena naručiocu najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda.

Žalbom se može pobijati sadržina, način objavljivanja (dostavljanja), izmjene, dopune, pojašnjenje i/ili propuštanje davanja pojašnjenja tenderske dokumentacije.

Uz žalbu se dostavlja dokaz da je plaćena naknada za vođenje postupka po žalbi u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 8.000,00 eura, na žiro račun Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za zainteresovana lica iz inostranstva nalaze se na internet stranici Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki.

Ukoliko se uz žalbu ne dostavi dokaz da je uplaćena naknada za vođenje postupka u propisanom iznosu žalba će biti odbačena kao neuredna.